އިއުލާން

މަޤާމު:	ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު:	-
ބޭނުންވާ އަދަދު:	1
މަޤާމުގެ ގިންތި:	ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމުގެ ރޭންކު:	-
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:	-
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:	ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން / ކ. މާލެ
މުސާރަ:	މަހަކު -/30,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ޝަރުތާއި މަސައްކަތު ދާއިރާ:	ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޤަރާރުގައި، ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމައި ސިޔާސަތުތަކައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އަދި އެކަމާ އެކަށޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންވޭ:	ދު ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައްތަކާއި ބެހިގެން އަދި މަސައްކަތްތައް ("ޖޮބ ޑިސްކްރިޕްޝަން") ދު އިއުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:	އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ފަދަ އެއިން ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރޓިފިކެޓ، ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކުރުމާ، ނުވަތަ ގުޅޭ ނުވަތަ ބެހިވަޑައިގެންވާ ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމިންގ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމިންގގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތެއް ދެ އަހަރު ދުވަހު ކޮށްފައިވުން. ... އަދި ތިރީގައިވާ މަސައްކަތް ތަޖުރިބާއާ ހުނަރު ފުރިހަމަވުން.

REQUIRED SKILLS AND WORK EXPERIENCE
● Must have good project management skills – good planning, scheduling, and analytic skills.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 20040

ފޯން: 3307306/3307307
އީމެއިލް: admin@csc.gov.mv

ނޫސްބަޔާން: 7799280
ވެބްސައިޓް: www.csc.gov.mv

• Must have good interpersonal skills needed to interface between users and programmers. • Must have good technical skills to understand knowledge of systems and software. • Must have good analytical skills to do system study, identify, analyze and solve problems. • Must have good management skills to understand users' jargon and practices and resources. • Must know to identify business needs and processing needs within a system. • Hands-on experience in all phases of System Development Life Cycle. • Hands-on experience in Schematic Models, Flow System Models, Static System Models, Dynamic System Models, Strategic Information, Managerial Information, Operational Information within a system. • Hands-on experience in feasibility study and structured analysis tools like Use Cases, Data Flow Diagrams, Context Diagrams, Class Diagrams, Data Dictionary, Decision Trees, Decision Tables, Structured English, Pseudocode. • Strong programming background with knowledge in modular based micro services programming and use of emerging trends . • Experience in .NET Core technologies and other application development environments. • Hands-on experience in working in a team of developers to design and build a Microsoft ASP.NET MVC web application, ASP.NET Razor Pages web application, ASP.NET Blazor web application using HTML, CSS, Bootstrap, JQuery, C# and LINQ. • Hands-on experience in Microsoft SQL Server. • Hands-on experience with Code First and Database First models. • Hands-on experience in Microsoft SQL Server Stored Procedures and Triggers. • Hands-on experience in REST Web Services and SOAP Web Services.	

• Hands-on experience in Mobile Application Development for IOS and Android. • Hands-on experience in Single sign-on authentication scheme. • Hands-on experience in Web Sockets. • Hands-on experience in Alpha Testing and Beta Testing. • Hands-on experience in deploying applications to Microsoft IIS Web Server. • Hands-on experience in deploying applications to Linux Distribution. • Hands-on experience in source control software's like Team Foundation Server and GitHub. • Good graphics skills and knowledge in UI design to improve usability. • Strong background in Microsoft Excel and complex functions of Microsoft Excel.	
١. ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު އާއި އެ ޤާނޫނު (ދ ގޯޅި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ވިޝަނުރުންނާއިއެވެ.)	ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު:
٢. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ވީހާ ވެސް ނަންބަރަކާއި އ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމަނައިގެން).	
٣. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ފެންނަ، ފޮޓޯއާ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އެޑްރެސް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް، ލިޔުމުގައި ޕާ-ސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑ ޔ ލައިސަންސް ފަދައިން އޮތްޖެހެ.	
٤. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.	
٥. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގ ކޮޕީ؛	
٦. (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ބައްލަވާއިނާ ތައްގަނޑުޖަހާ، ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ބައްލަވާ ތައްގަނޑުޖަހާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛	

7. (ހ) ޝަރުތެއް މަތި އަދާކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރާ ދިރުކަންފަރާތް އެއްވެސް ސަބަބިޤާއެކަން ކޮންޖެހި ޗަގަންސްބޮރުފްޖެއް ކޮޅި، ނުވަތަ ކާނ ފަހަރަޑިތައްރައަޑެ ލިނދުދެ ކޮޅެއާ ޗަގަންސްބޮރުފްޖެއް ކޮޅި.

8. މަސައްކަތެއް ތެޅިރުޙަ އެންދެއަދަ ފަޅޮފޮފައި.

9. މަސައްކަތު ތެޅިރުޙަ މިރުދައަދަ ދިންދެސިކަ ފާޅަ ވިދުންޑެއާ ކޮޅި:

(ހ) ސިޔޫޗޫ ސަޙުރުދޫއާ ފެޝފައަންދައަ، ފަހަކޮފޮ މައަންޑުގާ އިއަރުޑަޑެއައެ، ސަޙުކޮޑެ ޙަރުޝޮޙޮ ކަންފުޑަންސޮޙައަ ފަހަ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑަ ހިންރ އަދޮޤޮންފައިޑަ ފަޖޮފާ، އަޑަ ފަޖޮ ފޮ ޑަރުފައިޑަ (އަހަޑިދަ މަޙަޑިފަ ޑުފޮޝޮ އެހިގޮޑުމެން)، ފަޖޮ ފޮ މަޝަޑުފަމަޑޮޑައި (އެޑ އިޑުޑޮފުޑެއަ ޙަޝޮފޮ މަޑޮޑުޑައަކަ ފަޖޮ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑުފޮ ޝަރުޑޮފޫ) ފަހަޑޮހިފޮ ޙަޑުޑުހިފޮ އަ އެޑުޙަޑުޙަ ޑިޑޮޙަޑޮފައިޑަ ފިޑޮޙޮ.

(ށ) ސިޔޫޗޫ ސަޙުރުދޫއާ ތެޅިރުޙައަ ޑެޑެއަޑޮ <ins>https://myaccount.csc.gov.mv/</ins> އިޙޮ ފޮޑޮޙަޑޮޙޮ ތެޅިރުޙައަ ޑުފޮޑަޑޮފޮފޮ ޙަޑޮޑޮމެޑޮ ޙަޑޮފޮޑަޑޮޑަޑަ ޑަފޮޙޮ އަދޮޤޮންފައިޑަ ފަޖޮ ފޮ، އަޑަ ފަޖޮ ފޮ ޑަރުފައިޑަ (އަހަޑިދަ މަޙަޑިފަ ޑުފޮޝޮ އެހިގޮޑުމެން)، ފަޖޮ ފޮ މަޝަޑުފަމަޑޮޑައި (އެޑ އިޑުޑޮފުޑެއަ ޙަޝޮފޮ ޙަޑޮފޮ މަޑޮޑުޑައަކަ ފަޖޮ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑުފޮ ޝަރުޑޮފޫ) ފަހަޑޮހިފޮ ޙަޑުޑުހިފޮ އަ އެޑުޙަޑުޙަ ޑިޑޮޙަޑޮފައިޑަ ފިޑޮޙޮ.

(ނ) އަޑަޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮފޮޙޮ ޑޮ ޙަޑޮޑޮ އަޑޮޑޮ އިޑުޑޮފުޑެއަޑަ ފަޖޮ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑަ ހިންރ އަދޮޤޮންފައިޑަ ފަޖޮ ފޮ އަޑޮޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮފޮޙޮ (އަހަޑިދަ މަޙަޑިފަ ޑުފޮޝޮ އެހިގޮޑުމެން)، ފަޖޮ ފޮ މަޝަޑުފަމަޑޮޑައި (އެޑ އިޑުޑޮފުޑެއަ ޙަޝޮފޮ މަޑޮޑުޑައަކަ ފަޖޮ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑުފޮ ޝަރުޑޮފޫ) ފަހަޑޮހިފޮ ޙަޑުޑުހިފޮ އަ ޙަޑޮޑޮ މަސަޑޮޙައިޑަ ފޮޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮ ޙަޑޮ ޙަޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮ ޑިޑޮޙޮ އަ އެޑުޙަޑުޙަ ޑިޑޮޙަޑޮފައިޑަ ފިޑޮޙޮ.

(ރ) ފޮޑޮ ނުފޮ ޙަޑޮޑޮފޮޙޮ ޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮ ނުފޮ ފޮޑޮޑޮފޮޙޮ މަސައިޑޮޙޮ ޑޮޑޮފައިޑަ ހިންރ، އަދޮޤޮންފައިޑަ ފަޖޮ ފޮ، އަޑަ ފަޖޮ ފޮ ޑަރުފައިޑަ (އަހަޑިދަ މަޙަޑިފަ ޑުފޮޝޮ އެހިގޮޑުމެން)، ފަޖޮ ފޮ މަޝަޑުފަމަޑޮޑައި (އެޑ އިޑުޑޮފުޑެއަ ޙަޝޮފޮ މަޑޮޑުޑައަކަ ފަޖޮ ފޮ އަދޮޤޮންފައިޑުފޮ ޝަރުޑޮފޫ) ފަހަޑޮހިފޮ އަ ޑަފޮޑޮޙޮ ޑިޑޮޙަޑޮފައިޑަ ފިޑޮޙޮ (ޑި ޑިޑޮޑޮޑޮ އަދޮޤޮންފައިޑަ ޑޮޑޮޑޮ ޑޮޝޮ ޑޮޝޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮޙޮ ޑޮ ޙޮޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮފޮޙޮ ފޮޑޮޑޮޙޮ. ނުފޮ ޑޮޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮޙޮ ޑޮ ފޮޑޮޑޮ އަދޮޤޮންފައިޑަ ޑޮޝޮ ޑޮޑޮޑޮ ޑޮޑޮޑޮޑޮޙޮ.)

(ބ) ފަޑޮޑޮ އަފޮޑޮފައިޑަ އިޑޮޑޮޑޮފައިޑަ، ނުފޮ އަފޮޑޮފައިޑަ އަޑޮޑޮ ޙަޑޮޑޮފޮޙޮ ނުފޮ އަޑޮޑޮ އިޑޮޑޮޑޮފައިޑަ، ނުފޮ އަފޮޑޮފައިޑަ ފޮޑޮ ނުފޮ ފޮޑޮޑޮފޮޙޮ ފޮޑޮޙޮ ނުފޮ ފޮޑޮޑޮފައިޑަ މަސައިޑޮޙޮ ހިންރ، އަދޮޤޮންފައިޑަ ފަޖޮ ފޮ އަޑަ ފަޖޮ ފޮ ޑަރުފައިޑަ (އަހަޑިދަ މަޙަޑިފަ ޑުފޮޝޮ އެހިގޮޑުމެން)، ފަޖޮ ފޮ

	އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާ) ވާކަފަހިން ބަލަންކަން އެ އިޖުރާކުން ދިމާކޮށްފައިވާ ދިޔަން ވިބަންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުސޫލުގެ ޗެޕްޓަރ 8 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާމީހުން ޝަރުތުހަމަވޭ ޗެކް ޔާ".
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:	1. އަސާސީ ޝަރުޠު (ޤާނޫނީ/ޝަރުޢީ އަދި އޮންލައިންއިން) ހަމަވުން (25%) 2. އަސާސީ ޝަރުޠުބައިވުމުގެ އިތުރަށް ވިވަފާއަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ (15%) 3. އޭ-ސާޓިފިކެޓް (އިމްތިހާން ނަތީޖަ ޕްރެކްޓިކަލް) (15%) 4. އިންޓަރވިއު (ޕްރެޒެންޓޭ ސެޝަންއާ) (45%)
ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި:	މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 10 އޭޕްރީލް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 23:59 ގެ ނިޔަލަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް hr@csc.gov.mv މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަންގާ ސަބަބަކާހުރެ އެދުވަހު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަނޑައެޅި ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަ ފޮނުވައިގަންނަންއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން:	މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ފުރުޞަތެއް ފޯރުވައިދިނުމަށް ބޭނުން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން މައުޟޫ ފަރާތެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ފޯރުވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު، އިމްތިހާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:	މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއުއާއި އަދި ޕްރެކްޓިކަލްއޮ އޮންނާނީ 17 އޭޕްރީލް 2022 އާ 21 އޭޕްރީލް 2022 އާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްއޮ އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ކަމަށްވާތީ، އިންޓަވިއުއަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަވިއުއަށް އަދި ޕްރެކްޓިކަލްއޮ އެއް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް ވިބަން ދޭފޯމް ޝީޓު (A2 ފޯމް)" ޢާންމުކުރުން	އިންޓަވިއުއާ މަރުހަލާ ހަމަވާ ފަރާތްތަ ރަނ ނތ ނ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކޯޝީޓ(ރިސާޓ) ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއުއޮ ޤާނޫނު ރަނ ނތ ނ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް ވިބަން ދޭ ފޯމް ޝީޓް (A2ޝީޓ)" ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރީ ގޮތުން ޢާއްމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮފައިލް ދިނުމަށާއި ރަނ ނތ ނ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އި ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިދެވިދާނެއެވެ.
	މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3307359/3307362 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ hr@csc.gov.mv އަށެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

27 ޝަޢުބާން 1443

30 މާރިޗު 2022